

UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Broj: 01-448
Podgorica, 25.03.2019. godine

UNIVERZITET CRNE GORE
CENTRU ZA DOKTORSKE STUDIJE
- S E N A T U -


Predmet: Materijal za sjednicu

Uvaženi,

U skladu sa članom 46. Pravila doktorskih studija, dostavljamo materijal za narednu sjednicu Centra za doktorske studije, odnosno Senata Univerziteta Crne Gore, i to:

- Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije sa prapatnom dokumentacijom, za MSc Marka Savića.

S poštovanjem,

 D E K A N,
Prof. dr. Milan Marković

Na osnovu čl. 64. Statuta Univerziteta Crne Gore, čl. 34. Pravila doktorskih studija, Vijeće Fakulteta političkih nauka je na 219. sjednici održanoj 20.03.2019. godine donijelo

O D L U K U

1. Predlaže se Komisija za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije **"Meka moć u savremenim međunaordnim odnosima: Komparativna analiza meke moći Rusije i Turske na Zapadnom Balkanu"** i kandidata MSc Marka Savića u sastavu:
 - **Prof. dr Boris Vukićević**, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore
 - **Prof. dr Đorđe Borozan**, redovni profesor, Univerzitet Donja Gorica
 - **Prof. dr Srđan Darmanović**, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore
2. Predlog dostaviti Centru za doktorske studije i Senatu Univerziteta Crne Gore koji su nadležni za donošenje konačne Odluke.

O B R A Z L O Ž E N J E

Kandidat MSc Marko Savić, se obratio Komisiji za doktorske studije sa Prijavom teme doktorske disertacije (obrazac PD) i zahtjevom da se imenuje Komisija za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije **"Meka moć u savremenim međunaordnim odnosima: Komparativna analiza meke moći Rusije i Turske na Zapadnom Balkanu"** i kandidata.

Komisija za doktorske studije je, nakon razmatranja dokumentacije i zahtjeva kandidata, predložila Vijeću Fakulteta političkih nauka da donese Odluku da se imenuje Komisija za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije **"Meka moć u savremenim međunaordnim odnosima: Komparativna analiza meke moći Rusije i Turske na Zapadnom Balkanu"** i kandidata MSc Marka Savića.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Dostaviti:

- a/a
- Službi za studentska pitanja
- Centru za doktorske studije
- Senatu UCG



DEKAN,

Prof. dr Milan Marković



Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Primljeno:	13.08.2019		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01	391		

UNIVERZITET CRNE GORE
Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije

PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU	
Titula, ime i prezime	mr Marko Savić
Fakultet	Fakultet političkih nauka
Studijski program	Političke nauke
Broj indeksa	02/17
Ime i prezime roditelja	Milan Savić
Datum i mjesto rođenja	23.04.1990.
Adresa prebivališta	Alekse Backovića bb, Nikšić
Telefon	067/ 891-756
E-mail	markosa@ucg.ac.me
BIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFIJA	
Obrazovanje	<ul style="list-style-type: none">• Magistar političkih nauka, Fakultet političkih nauka, UCG, februar 2017, prosječna ocjena 10;• Diplomirani politikolog specijalista za međunarodne odnose, Fakultet političkih nauka, UCG, septembar 2013, prosječna ocjena 9,63;• Bečelor međunarodnih odnosa, Fakultet političkih nauka, UCG, jul 2012, prosječna ocjena 9,50.
Radno iskustvo	<ul style="list-style-type: none">• Saradnik u nastavi, Fakultet političkih nauka, UCG, od 2014. godine do sada;• Ekspert za koordinaciju i planiranje politika, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, jun - decembar 2018;• Asistent višeg eksperta za medije, Posmatračka misija OEBS/ODIHR, Predsjednički izbori Crna Gora 2018, mart - maj 2018;• Direktor Odjeljenja za istraživanje javnih politika, Centar za monitoring i istraživanje, septembar 2015 – februar 2018;• Ekspert, Cetinjski parlamentarni forum 2017, decembar 2017;• Ekspert za političku participaciju, Centar za demokratiju i ljudska prava, jul 2017;• Ekspert za izbore i medije, Centar za monitoring i istraživanje, Posmatračka misija parlamentarnih izbora Crne Gora 2016, april – novembar 2016;• Kratkoročni posmatrač, Evropska mreža organizacija za posmatranje izbora, lokalni izbori u Ukrajini, oktobar 2015;• Glavni i odgovorni urednik, studentski portal "Tragom", septembar 2012 – septembar 2014;• Stažista, Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih

	integracija, februar – jun 2012.
Popis radova	<ul style="list-style-type: none"> • Kordić, Srzentić, Mrdak, Brnović, Vukčević, Bulatović, Vukić, Savić, Perazić, <i>Metodologija razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata</i>, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, 2018. • Savić, Marko, <i>European Union in the era of diseased borders. Has the European Union failed to support the „transit“ countries?</i>, Engelberg Academy, Švajcarska, oktobar 2018; • Savić, Muk, Knežević, Ščekić, <i>Zdravstveni sistem i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana</i>, studija praktične javne politike, Centar za monitoring i istraživanje, jun 2017; • Savić, Popović, <i>Presidentialization of the Newly-formed Political Parties in Montenegro</i>, Second Balkan Comparative Electoral Study - International Scientific Conference "The Presidentialization of Political Parties in the Western Balkans", Budva, 17-18 februar 2017; • Savić, Popović, <i>Prezidenijalizacija političkih partija i unutarstranačka demokratija u Crnoj Gori</i>, Centar za monitoring i istraživanje, 2017. • Vukicevic, Savić, <i>Lessons (not) learned: Russia's relations with Serbia and Montenegro after the split of the State Union</i>, Conference "Instrumentalizing the Recent Past and Foreign Policy", Bukurešt, Rumunija, oktobar 2016; • Savić, Marko, <i>Finansiranje političkih partija u Crnoj Gori</i>, Centar za monitoring i istraživanje, mart 2016, str. 42-46; • Vukicevic, Savić, <i>The Balkans in the Geopolitical Strategies of Great Powers: the Case of Post-independence Montenegro</i>, Sixth International Conference "International Dialogue: East-West", Sveti Nikole, Makedonija, 17-18 april 2015.
NASLOV PREDLOŽENE TEME	
Na službenom jeziku	Meka moć u savremenim međunarodnim odnosima: Komparativna analiza meke moći Rusije i Turske na Zapadnom Balkanu.
Na engleskom jeziku	Soft power in contemporary international relations: Comparative analysis of the soft power of Russia and Turkey in the Western Balkans.
Obrazloženje teme	
<p>Danas živimo u višedimenzionalnom i međuzavisnom svijetu. U ovakvom svijetu moć je rasprostranjenija i složenija. Digitalna revolucija erodirala je nacionalne granice i uticala na jačanje tzv. nadržavnih aktera međunarodnih odnosa - nevladinih organizacija, kulturnih asocijacija, multinacionalnih kompanija, medijskih mreža, i samih pojedinaca. Međutim, država ostaje najvažniji akter međunarodnih odnosa, uz shvatanje svoje izmijenjene uloge i svijest da tvrdja moć – vojna, ekonomska – nije dovoljna za postizanje spoljopolitičkih ciljeva, već je podsticanje saradnje, izgradnja mreža, privlačenje drugog za svoje interese, oblast koju treba podsticati. Globalna neizvjesnost i rebalansiranje stvaraju dodatne izazove za kreatore spoljne politike da iznađu nove načine za bolje pozicioniranje svojih država na međunarodnoj sceni.</p>	

Fenomen moći vjekovima okupira svekoliku nauku o politici, dok je druga strana moći tzv. "meka moć" fenomen novog doba, globalizacije, razvoja tehnologije, dominantne uloge medija u oblikovanju javnog diskursa, insistiranja na idejama, informacijama i vrijednostima u vremenu post-istine i dezinformisanja.

Promjene strukture moći, resursa i same prirode moći pod uticajem informatičke tehnologije i pojave novih aktera značajno komplikuju analizu savremenih međunarodnih odnosa. Za sveobuhvatnu analizu nije dovoljno oslanjati se na uvriježene koncepte ostvarivanja državnih interesa (vojna moć, ekonomska moć, klasična diplomatija), već je potrebno razvijati istraživački koncept i kroz analizu meke moći – ostvarivanje interesa kroz privlačenje i saradnju, a putem kulture, medija, religije, propagiranja konkretnih političkih vrijednosti.

Rusija i Turska, obje bremenite istorijskim odnosima sa državama Zapadnog Balkana, obilato koriste instrumente meke moći u cilju jačanja svog statusa na ovom prostoru. Inspirativne za komparativnu analizu, kao države sa dominantnom religijom, sličnim političkim poretkom, izrazitim pretenzijama na, sa druge strane, religijski, politički, vrijednosno heterogen Zapadni Balkan.

Komparativna analiza uticaja ove dvije države na prostor Zapadnog Balkana treba da pokaže na koje načine i koristeći koja sredstva meke moći, Rusija i Turska propagiraju svoje interese i oblikuju javni diskurs u ovim državama. Kombinovanjem teorijskih pristupa za analizu meke moći (realizam, neorealizam, bihejviorizam, konstruktivizam) i njenog uticaja na oblikovanje ponašanja država u savremenim međunarodnim odnosima sa analizom djelovanja pomenutih država na odabrane studije slučaja zemalja Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija), imamo za cilj da ispunimo istraživački vakuum koji karakteriše nepotpun, naučno neutemeljen i u velikoj mjeri laički pristup ovom problemu.

Pregled istraživanja

Tvrda moć dominirala je izučavanjem međunarodnih odnosa u prošlosti, ali i danas u velikoj mjeri predstavlja tradicionalnu formu instrumenata spoljne politike. Međutim, u 21. vijeku meka moć dobija na značaju kako u teorijskim konceptima spoljne politike, tako i u praktičnom djelovanju država.

Drugu polovinu 20. vijeka obilježile su teorijske rasprave o fenomenu moći. Dal (1961) je govorio o moći kao prinudi i ostvarivanju uticaja kroz prinudu, dok je Lukes (2005) identifikovao drugo lice moći, a to je uticaj na kreiranje političke agende u drugoj državi. Kasnije se teorija proširila i na druga lica moći, u prvom redu na kreiranje preferencija i oblikovanje vjerovanja kao instrumenata uticaja.

O konceptu meke moći najprije je teoretisao i sam naziv skovao američki naučnik Džozef Naj u svojoj knjizi *Osuđeni na vodstvo* (*Bound to Lead*, 1990). Kasnije je koncept razrađivan i u drugim njegovim knjigama, dok mu se veliki broj teoretičara priključio posebno nakon terorističkog napada u Sjedinjenim Državama 11. septembra 2001. (Šnajder, 2005, Čong, 2005, Arndt 2005, Grej, 2011).

U teorijskom obuhvatu *realizma* moć se posmatra kao resurs. Miršajmer piše da moć nije ništa drugo do skup specifičnih sredstava ili materijalnih resursa koji su dostupni državi (Miršajmer, 2001:57). *Neorealisti* pored materijalnih pokušavaju da shvate i nematerijalna sredstva koja stoje državi na raspolaganju za oblikovanje njene spoljne politike i vršenje uticaja u međunarodnim odnosima, pa pridaju značja i načinu oblikovanja politike unutar zemlje i akcentuju djelanje aktera/donosioca odluka u čitavom procesu (Morgentau, 1956). Naj se ne distancira mnogo od fokusa realizma i definiše meku moć, kao opozit tvrdoj moći, i to kao "mogućnost da dobijete ono što želite koristeći privlačnost, prije no prijetnju ili plaćanje" (Naj, 2004:6). On akcentuje tri izvora meke moći i to: *kulturu, političke vrijednosti (baštinjenje istih vrijednosti i "kod kuće i vani") i spoljnu politiku (ako je ona prepoznata kao legitimna i ima moralno utemeljenje)*. Kasnije, Naj je svoju definiciju proširio na

“spособnost da se utiče na druge kroz prihvatljive načine formulisanja agende, ubjeđivanja i izazivanja pozitivne privlačnosti kako bi dobili željene ishode” (Naj, 2011:20-21). U daljem razvijanju svog koncepta meke moći, Naj (2002, 2004, 2011) se fokusira sve više na njene ishode. U mjerenju meke moći mora se voditi računa o preferencijama onih koje želimo da pridobijemo, dok, kako Naj ističe, “(mek) moć uvijek zavisi od konteksta u kojem veza/odnos postoji”.

U našem istraživanju, u velikoj mjeri oslanjamo se na teoriju koju je postavio Džozef Naj i sagledavaćemo aspekte sposobnosti države kako bi bolje shvatili način generisanja meke moći u samoj državi, a kasnije koliko se i kako koristi u spoljnoj politici. Kako bismo zaokružili analizu, u našem radu obradićemo sljedeće:

1. Teorijsko objašnjenje moći
2. Pojašnjenje fenomena meke moći i njenog korišćenja u spoljnoj politici
3. Analiza koncepta meke moći kao sveobuhvatne javne politike u Rusiji i Turskoj
4. Odvojene studije slučaja uticaja Rusije i Turske na Zapadni Balkan
5. Komparativna analiza uticaja ove dvije zemlje i zaključci o (ne)uspješnosti njihovog djelovanja

Kao izrazito kompleksnom fenomenu, mekoj moći naučnici najčešće prilaze kroz multidisciplinarni pristup. Tako se, najčešće, kombinovanje više teorijskih pristupa sa analizom djelovanja država u praksi kroz instrumente meke moći, u obradi ovakvih tema podrazumijeva. Akcenat se stavlja na analizu normativnog okvira koji oblikuje koncept spoljne politike, donosiocje odluka i institucije, kulturne koncepte koji preovlađuju i teže da budu instrument uticaja, kao i na dostupna istraživanja medijske zastupljenosti, javnog mnjenja u državama koje su u interesnom okviru.

Rusija je na polju spoljne politike dugo pokazivala znake konzervativnog, nekad i retrogradnog pogleda na međunarodne odnose, pa čak i u insistiranju na podjeli na velike i male države u međunarodnim odnosima. Sa druge strane, vođenje spoljne politike dobija karakter promjene kad se instrumenti realpolitike mijenjaju instrumentima tzv. „meke moći“. Nakon 2005. ovaj zaokret je postao očigledan pod vođstvom Vladimira Putina. Oblikovanje spoljne politike je centralizovano i u rukama je predsjednika. Sa druge strane, iako je premijer Ustavom odgovoran predsjedniku u oblasti spoljne politike, svaki aspekt odlučivanja premješten je iz Kremļa u Vladu u periodu kada je Putin bio premijer. Bez obzira koju funkciju vršio u državi, Putin ima ogroman uticaj na oblikovanje ruske politike prema svijetu, ali i na poimanje međunarodnih odnosa uopšte. Naime, Putin je u konceptu spoljne politike prepoznao kretanje ka policentričnom uređenju međunarodnih odnosa. U *Konceptu vanjske politike Ruske Federacije* svijet se upravo definiše kao policentričan, i niti jedna zemlja ne nastupa kao „pol“ već reaguje u skladu sa nastalom situacijom. Ovakav koncept podrazumijeva i uzdizanje korišćenja meke moći. Uticajem na zemlje Balkana Putin pokušava da predstavi Rusiju kao tradicionalnu zaštitnicu i pokrovitelja balkanskih država, ali i da time pomrsi koncepte Zapada na ovim prostorima, prije svega da ospori procese evroatlantskih integracija pojedinih zemalja. (Savić, 2017:76-77) Ruska meka moć je svoj normativni oblik doživjela upravo u konceptu spoljne politike iz 2013. godine. Međutim, djelanje Rusije u prethodnih nekoliko godina govori da je i dalje priklonjenija instrumentima tvrde moći i korišćenju vojne sile (Gruzija 2008, Ukrajina 2014-2015). I pored izvjesnog broja publikacija i analiza javne politike “ruska strategija meke moći je relativno nova tema u akademskoj literaturi i ostaje primjetno nedovoljno istražena”. (Segunin, 2015:347-349). U odnosu na Zapadni Balkan ruska strategija meke moći je usmjerena na jačanje etničkog i religijskog identiteta sa Južnim Slovenima. Često se to radi kroz odstupanja od vrijednosti dobrog upravljanja, ali sa druge strane kroz ekonomske podsticaje. U novembru 2014. godine, njemačko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je izveštaj pod naslovom *Uticaj Rusije u Srbiji*, koji je istakao namjere Rusije da ojača odnose ne samo vojno i ekonomski, već i upotrebom “javne diplomatije sa čistom slovenskom retorikom”. (Barber, 2015:1-3)

Turski koncept spoljne politike, nakon završetka Hladnog rata, snažno je bio oblikovan bremenom prošlosti. Akcenat je ovdje na idejama i vrijednostima koje je baštinió Kemal Atatürk, a što je oblikovalo tursku spoljnu politiku u skladu sa idejom "mir kod kuće, mir u svijetu". Nakon mukotrpnog pokušaja liberalizacije tržišta i konsolidovanja demokratije, Turska je otpočela razvijanje svog državnog aparata koji bi trebao da se bavi formulacijom i implementacijom politika koje oblikuju sliku i položaj Turske u svijetu. Uspon Partije pravde i razvoja (AKP) 2002. godine nije iskorijenio prioritete vanjske politike u Turskoj, koji su tradicionalno oblikovani kemalističkim principima. U stvari, ovi spoljnopolitički prioriteti su se prožimali sa naporima na otpočinjanju pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji (EU) i produbljivanju strateških odnosa sa Sjedinjenim Državama u vezi sa razvojem događaja na Bliskom istoku poslije 11. septembra. Međutim, ova spoljnopolitička formulacija se blago pomjerila, jer je AKP konsolidovala svoju vlast tako što je osvojila drugi ciklus izbora i pokušala da projektuje moć u regionu. Nova politička elita sa svojom konzervativnom pozadinom nejasno je "instrumentalizovala" odnose sa EU kao način za pokretanje meke moći. Tek pošto je konsolidovala svoju meku moć, i agresivniju spoljnu politiku, Turska se suočila sa osudama Zapada da se sve više približava i učestvuje u problemima svog regiona nego što se približava EU.

Zato su bile odgovorne dvije situacije: u kontekstu kritike o njenom konzervativnom partijskom identitetu, AKP je trpila pritisak javnosti da objasni sličnosti između svoje vlade i njenih prethodnika. Drugo, AKP se suočila sa pritiskom da objašnjava razloge zbog kojih se Turska zalagala za aktivnu spoljnu politiku u regionu. (Ulusoy, 2015:153-155) Na tursku spoljnu politiku, pa i onu prema Zapadnom Balkanu, veliki uticaj ima i djelo Ahmeta Davutolua *Strategijska dubina*, u kojem je koncipirana ideja *turskog povratka na Balkan*, a što će biti od posebnog značaja za analizu koncepta turske spoljne politike i njene meke moći u okviru našeg rada. Pozivanje na istorijske veze, otomansko nasljeđe, tradicionalnu povezanost sa muslimanskim stanovništvom u državama Zapadnog Balkana, odrednice su koje pojačavaju našu težnju za komparativnom analizom koncepta meke moći Rusije i Turske, prepoznajući insistiranje na sličnim vrijednostima u konceptima meke moći obje zemlje. Turska je uložila značajne napore na širenju svog uticaja kroz meku moć kako bi proširila svoje prisustvo među muslimanskim zajednicama na Balkanu. Za ostvarivanje meke moći, Turska se oslanja na nekonvencionalne spoljnopolitičke aktere turske države, kao što su TIKA i Predsjedništvo vjerskih odnosa (Diyanet), islamske organizacije građana, poput pokreta Gulen i islamskih bratstava. Iako se ove organizacije često nadmeću za resurse i podršku u svojoj matičnoj državi, čini se da su na Balkanu barem ujedinjeni, sudeći na prvi pogled. (Mitrović, 2014:57-58)

Cilj i hipoteze

Cilj ovog istraživanja je da se ispitaju instrumenti, dometi i uspješnost korišćenja instrumenata meke moći Rusije i Turske u zemljama Zapadnog Balkana.

U radu ćemo se rukovoditi sljedećim **istraživačkim pitanjima**:

1. Koliko je meka moć zastupljena u konceptima spoljne politike Rusije i Turske?
2. Da li i na koji način koncepti meke moći Rusije i Turske odstupaju od pretpostavljenog teorijskog okvira u savremenim analizama meke moći?
3. U kojoj mjeri korišćenje meke moći doprinosi boljem pozicioniranju Rusije i Turske u zemljama Zapadnog Balkana?

U cilju sprovođenja kritičke i objektivne naučne analize meke moći Rusije i Turske u zemljama Zapadnog Balkana formulisali smo sljedeće **hipoteze**:

H1: Koncepti meke moći Rusije i Turske ne odstupaju u značajnoj mjeri od teorijskih postulata meke moći u savremenim međunarodnim odnosima.

H2: Rusija kao kohezivne faktore prema zemljama Zapadnog Balkana u velikoj mjeri koristi panslavizam, zajednička religijska uvjerenja i sličnosti kultura, usmjeravajući time svoju meku moć gotovo isključivo prema dominantno pravoslavnim zemljama Zapadnog Balkana.

H3: Iako je turska meka moć u zemljama Zapadnog Balkana određena religijskom i kulturnom bliskošću sa muslimanskim stanovništvom, ona faktor kulturne povezanosti koristi i sa ciljem reafirmacije odnosa sa političkom elitom u nemuslimanskim zemljama u kojima je, paradoksalno, njena meka moć zastupljenija od ruske.

Materijali, metode i plan istraživanja

U početnoj fazi istraživanja biće prikupljena relevantna literatura potrebna za teorijsko sagledavanje fenomena meke moći. U ovoj fazi se uspostavljaju temelji za izradu kritičke analize fenomena moći uopšte, sa ciljem prepoznavanja naučne relevantnosti i mjesta fenomena meke moći u teoretisanjima o moći u savremenim međunarodnim odnosima.

Sljedeći korak je predavljanje, kritička i objektivna analiza koncepata spoljnih politika Rusije i Turske, sa akcentom na njihove dijelove o mekoj moći, na osnovu javno dostupnih važećih dokumenata. U ovom cilju izvršiće se inicijalna pretraga internetskih stranica relevantnih državnih institucija ove dvije zemlje.

U nastavku istraživanja bavićemo se odabranim studijama slučaja, gdje ćemo na osnovu teorijskih smjernica, postulata u konceptima spoljnih politika Rusije i Turske, istraživanjem rada nedržavnih aktera (nevladinih organizacija, medija, kulturnih asocijacija), provjeravati usmjerenost, relevantnost i zastupljenost njihove meke moći u zemljama Zapadnog Balkana.

Na kraju, rad ćemo zaokružiti komparativnom analizom meke moći ove dvije zemlje mjerenom u odnosu na svaku zemlju Zapadnog Balkana ponaosob kako bi konačno izradili kompletnu sliku za čitav region.

Cilj istraživanja opredijelio je i korišćenje konkretnih metoda koji su karakteristični za analize ovoga tipa u društvenim naukama:

- *Analiza sadržaja* – ovim metodom ispitujemo relevantnu literaturu za našu temu, na našem i engleskom jeziku – knjige, časopise, naučne članke, novinske članke, internet izvore;
- *Analiza teorijskog teksta* – ovaj metod koristimo za analizu djela koja se bave teorijom moći, teorijom meke moći, teorijama međunarodnih odnosa;
- *Komparativna analiza* – ovaj logičko-metodološki postupak ćemo koristiti prilikom upoređivanja instrumenata meke moći koje koriste Rusija i Turska na Zapadnom Balkanu, kao i u cilju kvalitativne analize stepena uspješnosti ovakvog pristupa ove dvije zemlje na odabranoj studiji slučaja;
- *Strukturalno-funkcionalistički metod* – ovaj metod je od važnosti za cjelokupnu analizu je omogućava sagledavanje djelovanja države kao cjeline (strukture) ali i odnos pojma funkcije i pojma sistema, odnosno omogućava sagledavanje uticaja koji djelovi sistema (pojedine državne institucije, pojedinci, organizacije) imaju na koncipiranje i sprovođenje spoljne politike;
- *Metod studije slučaja* – ovaj metod omogućava detaljnu logičku analizu jednog ili više studija slučaja na deskriptivnom i eksplikacijskom nivou. Mi ćemo koristiti ovaj metod kako bi ispitali instrumente meke moći Rusije i Turske i njihovu uspješnost na malom broju slučajeva (*eng. Small-n-cases*) tj. na studijama slučaja pet zemalja Zapadnog Balkana – Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija. Ovaj metod kombinuje različite postupke pored deskriptivne i eksplanatorne analize to su i korišćenje statističkih podataka (istraživanja javnog mnjenja, indexi meke moći), različite dokumentacione

grade, istorijskih podataka itd. Rezultati dobijeni ovim metodom input su za sprovođenje komparativne analize.

- *Analiza diskursa* – polazište nam je definicija da je diskurs rezultat društvene prakse koja uspostavlja odnose između koncepata i njihovog značenja (Polegkyi 2011:10). Analiza diskursa je posebno važna kada se ispituju političke aktivnosti koje teže da naprave vezu sa istorijskim i kulturnim konceptima, ponekad i lingvističkim, kako bi se naglasila povezanost dva subjekta, entiteta, dvije pojave ili fenomena. Kroz rad ćemo akcentovati takve momente u npr. govorima i javnim istupima državnika, umjetnika, aktivnostima kulturnih udruženja i nevladinih organizacija koje u zemljama koje imamo za studije slučaja propagiraju interese Rusije i Turske.

Osnovnu za sprovođenje istraživanja čine knjige iz postojećeg bibliotečkog fonda u Crnoj Gori, dok će se zbog ograničenosti literature na našem jeziku u većem obimu koristiti literatura na engleskom i ruskom jeziku nađena kroz dostupne naučne baze (EBSCO, JSTOR, Routledge, Bloomsbury), dok se određena dokumenta mogu prevesti sa turskog jezika. Analiza će se upotpuniti i podacima iz dostupnih statističkih istraživanja i pretragom velikog broja internetskih stranica.

Očekivani naučni doprinos

Meka moć je fenomen koji sve više okupira naučnu javnost, ali i izaziva podozrenje i skeptičnost da li ga treba izučavati zasebno. U teorijskom smislu, doprinos ovog rada vidimo u afirmaciji izučavanja ovog fenomena na našim prostorima i kao doprinos široj naučnoj debati o "novim" aspektima koji utiču na izučavanje savremenih međunarodnih odnosa. Sa druge strane, postojećoj analizi ruskog i turskog ekonomskog prisustva na Zapadnom Balkanu, ovim radom dodaje se i analiza drugih aspekata uticaja kroz religiju, kulturu, medije, popularnu umjetnost, čime se ispunja istraživački vakuum i uspostavlja kompletna slika njihovih odnosa.

Spisak objavljenih radova kandidata

- Kordić, Srzentić, Mrdak, Brnović, Vukčević, Bulatović, Vukić, Savić, Perazić, *Metodologija razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata*, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, 2018.
- Savić, Muk, Knežević, Ščekić, *Zdravstveni sistem i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana*, studija praktične javne politike, Centar za monitoring i istraživanje, 2017, dostupno na: <http://cemi.org.me/product/sistem-zdravstvene-zastite-prava-pacijenata-u-crnoj-gori-osvajanje-povjerenja-gradana-2/> (publikacija)
- Savić, Popović, *Prezidencijalizacija političkih partija i unutarstranačka demokratija u Crnoj Gori*, Centar za monitoring i istraživanje, 2017, dostupno na: <http://cemi.org.me/product/prezidencijalizacija-politickih-partija-unutarstranacka-demokratija-u-crnoj-gori/> (publikacija)
- Savić, Marko, *Komparativna analiza. Studija slučaja Finska*. u Vujović, Dedović, Tomović, *Finansiranje političkih partija u Crnoj Gori. Stvaranje uslova za fer političku konkurenciju*, Centar za monitoring i istraživanje, 2016, str. 42-46;
- Vukicevic, Savić, *The Balkans in the Geopolitical Strategies of Great Powers: the Case of Post-independence Montenegro*, Sixth International Conference "International Dialogue: East-West", Sveti Nikole, Makedonija, dostupan na: http://mcsp.mk/publications/6_konferencija.html

Popis literature

1. Alden, Chris, Aran, Amnon, *Foreign policy analysis: New Approaches*, Routledge, 2017;
2. Barber, Christopher T. *Foreign Policy and Soft Power: The Balkan Question*, April, 2015;

3. Barnett, Michael, Duvall, Raymond, *Power in International Politics*, Cambridge University Press, 2005, dostupno na: <http://www.jstor.org/stable/3877878>
4. Cadier, David, Light, Margot, (ed.) *Russia's Foreign Policy Ideas, Domestic Politics and External Relations*, Palgrave Macmillan, 2015;
5. Chong, Alan, *Foreign Policy in Global Information Space Actualizing Soft Power*, Palgrave Macmillan, 2007;
6. Davutoglu, Ahmet, *Strategijska dubina*, Službeni glasnik, Beograd, 2015;
7. Dahl, R. A. *The Concept of Power*, Behavioral Science, Vol. II, 1957;
8. Ercan, Pinar Gözen, *Turkish Foreign Policy. International Relations, Legality and Global Reach*, Palgrave Macmillan, 2017;
9. Feklyunina, Valentina, *Soft power and identity: Russia, Ukraine and the 'Russian world(s)'*, SAGE journals, 2016;
10. Guzzini, Stefano, *Structural Power: The Limits of Neorealist Power Analysis*, International Organization, Vol. 47, No. 3, The MIT Press, 1993, dostupno na: <http://www.jstor.org/stable/2706983>
11. Guzzini, Stefano, *The Concept of Power: a Constructivist Analysis*, Millennium: Journal of International Studies, ISSN 0305-8298. Vol.33, No.3, 2005. pp. 495-521;
12. Herpen, Marcel Van, *Putin's propaganda machine: Soft power and Russian foreign policy*, Rowman & Littlefield, 2016
13. Ilgen, Thomas L. (ed.) *Hard power, soft power and the future of transatlantic relations*, Ashgate Publishing Limited, 2006;
14. Kearn, David W. *The hard truths about soft power*, Journal of Political Power, 2011;
15. Khatib, Lina, Klaus, Dodds, *Geopolitics, Public Diplomacy and Soft Power*, Middle East Journal of Culture and Communication 2, 2009, pp. 5-12
16. Lukes, Steven, *Power and the Battle for Hearts and Minds*, SAGE journals, 2005;
17. Mearsheimer, J. *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: W.W. Norton, (2001)
18. Morgenthau, H. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Knopf, (1978)
19. Neack, Laura, *Studying foreign policy comparatively : cases and analysis*, Rowman & Littlefield, 2014;
20. Nye Jr. Joseph S. *The Powers to Lead*, Oxford University Press, 2008;
21. Nye Jr. Joseph S. *The information revolution and the paradox of American power*, American Society of International Law, 2003, dostupno na: <http://www.jstor.org/stable/25659835>
22. Nye Jr. Joseph S. *Power in the Global Information Age. From realism to globalization*, Routledge, London, 2004,
23. Nye Jr. Joseph S. *Soft Power The Means to Success in World Politics*, Public Affairs, New York, 2004;
24. Nye Jr. Joseph S. *Get Smart Combining Hard and Soft Power*, Foreign Affairs, 2009, dostupno na: <http://www.foreignaffairs.com/articles/65163/joseph-s-nye-jr/get-smart>
25. Nye Jr. Joseph S. *Public Diplomacy and Soft Power*, SAGE journals, 2008, dostupno na: <http://www.jstor.org/stable/25097996>
26. Oğuzlu, Tarik, *Soft power in Turkish foreign policy*, Australian Journal of International

Affairs, 2007, dostupno na: <http://dx.doi.org/10.1080/10357710601142518>

27. Petrovic, Zarko, *Turkey's new approach to the Western Balkans*, ISAC, 2011;

28. Polegkyi, O. (2011) Changes In Russian Foreign Policy Discourse And Concept Of "Russian World", PECOB's Papers series, No. 16, October 2011;

29. Savic, Marko, *Ruska geopolitika i Balkan*, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore, 2017;

30. Sergunin, A., Karabeshkin, L. *Understanding Russia's Soft Power Strategy*, Politics, Volume 35, Issue 3-4, 2015.

SAGLASNOST PREDLOŽENOG/IH MENTORA I DOKTORANDA SA PRIJAVOM

Odgovorno potvrđujem da sam saglasan sa temom koja se prijavljuje.

Prvi mentor	Prof. dr Boris Vukićević	
Drugi mentor	/	/
Doktorand	mr Marko Savić	

IZJAVA

Odgovorno izjavljujem da doktorsku disertaciju sa istom temom nisam prijavio ni na jednom drugom fakultetu.

U Podgorici,
 13. 03. 2019. godine

mr Marko Savić

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Priloga: 13. 10. 2018			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01	2378		

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 14 Statuta Univerziteta Crne Gore, u vezi sa članom 29 Pravila doktorskih studija, Senat Univerziteta Crne Gore, u postupku razmatranja prijedloga Vijeća Fakulteta političkih nauka i na prijedlog Centra za doktorske studije, na sjednici održanoj 09.10.2018. godine, donio je sljedeću

ODLUKU


I

Dr Boris Vukićević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore imenuje za mentora pri izradi doktorske disertacije kandidatu mr Marku Saviću.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03- 2900/2
Podgorica, 09.10.2018. godine



PREDSJEDNIK SENATA
[Signature]
Prof. dr Danilo Nikolić, rektor

Prof. dr Boris Vukićević

BIOGRAFIJA

Prof. dr Boris Vukićević je rođen 1983. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore završio je 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9.50. Tokom studiranja više puta je nagrađivan (studentska nagrada Pravnog fakulteta na svakoj godini studija i stipendija Atlasmont banke za 2004. godinu). Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore 2008. na temu *Organizacija diplomatije Svete Stolice i njen istorijski razvoj* a doktorirao na istom fakultetu 2011. godine na temu *Postkoncilnska diplomatija Svete Stolice i Hladni rat u Evropi*. Od 2005. je honorarno angažovan, a od 1. novembra 2006. u radnom odnosu na FPN. Bio je saradnik na nizu predmeta iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije, a 2012. je izabran u zvanje docenta na Fakultetu političkih nauka (predmeti: Međunarodni odnosi, Međunarodne organizacije i Istorija diplomatije). Na istom fakultetu predaje i Teorije međunarodnih odnosa i Diplomatsko i konzularno pravo, a od 2011. do 2016. predavao je i Politički sistem Crne Gore. Petog marta 2018. izabran je u zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za oblast Međunarodni odnosi i diplomatija na Fakultetu političkih nauka.

Bio je polaznik kursa *The Catholic Church and the International Policy of the Holy See* na Pontificia Università Gregoriana u Rimu i Torinu 2007, a dio istraživanja za doktorsku tezu vršio je na Univerzitetu u Beču 2009. Bio je učesnik programa State Departmenta o spoljnoj politici SAD na Bard College-u, Njujorku i Vašingtonu 2014. godine.

Boris Vukićević je bio istraživač na dva projekta Regionalnog programa podrške društvenim istraživanjima koji implementira Univerzitet u Friburu uz podršku Švajcarske agencije za saradnju i razvoj, 2012. i ponovo 2015-2016. godine. Bio je član tri posmatračke misije na izborima u Ukrajini 2007, 2010. i 2014, kao i učesnik niza naučnih konferencija. Između ostalog, učestvovao je, sa izlaganjem, na konferencijama na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, Univerzitetu u Luksemburgu, Univerzitetu u Oslu, Univerzitetu umjetnosti u Firenci, Novom univerzitetu u Sofiji, Nacionalnoj školi političkih nauka i javne administracije u Bukureštu, Univerzitetu za finansije i menadžment u Varšavi, Univerzitetu u Ankari, Univerzitetu u Prištini, Univerzitetu u Beogradu, Sveučilištu u Zagrebu i drugima.

Obavljao je više funkcija na FPN – koordinator nastave 2008-2009, prodekan za razvoj 2012-2014, prodekan za nastavu 2014-2015, rukovodilac doktorskih i magistarskih studija 2012-2015. Decembra 2017. godine izabran je za predsjednika Suda časti Univerziteta Crne Gore. Bio je mentor većeg broja diplomskih i magistarskih radova.

Član je Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 2013, a od 2014. do 2016. bio je i njegov sekretar. Član je Uređivačkog savjeta Leksikona diplomatije Crne Gore.

Autor je jedne monografije i velikog broja naučnih radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima, među kojima se izdvajaju tri samostalna rada publikovana u časopisima koji se nalaze na SSCI/AHCI listi i dva samostalna rada u časopisima indeksiranim u bazi Scopus, kao i koautor više stručnih knjiga.

Govori engleski i italijanski, služi se francuskim jezikom.

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA

Naučni članci

VUKIĆEVIĆ, Boris. The Holy See and Tito's Yugoslavia: Ostpolitik in the Adriatic. *Journal of Mediterranean Studies*. ISSN: 1016-3476. 2017. Volume 26, Issue 2, str. 169-187.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Foreign Relations of Post-Independence Montenegro: A Change of Direction. *Lithuanian Foreign Policy Review*. ISSN: 1392-5504. Volume 36, Issue 1 (Dec 2017), str. 107-135.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Jewish Communities in the Political and Legal Systems of Post Yugoslav Countries. *Trames, Journal of the Humanities and Social Sciences*. ISSN 1736-7514 (electronic) ISSN 1406-0922 (print). 2017. vol. 21, issue 3, str. 251-271. http://www.kirj.ee/public/trames_pdf/2017/issue_3/Trames-2017-3-251-271.pdf doi:https://doi.org/10.3176/tr.2017.3.04

VUKIĆEVIĆ, Boris. Pope Francis and the challenges of inter-civilization diplomacy. *Revista Brasileira de Política Internacional*, ISSN 1983-3121. 2015, vol. 58, no. 2, str. 65-79. <http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v58n2/0034-7329-rbpi-58-02-00065.pdf>, doi: 1590/0034-7329201500204.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Sveta Stolica i vodeće zapadne zemlje - SAD, Velika Britanija i Francuska u hladnoratovskom periodu. *Glasnik Odjeljenja društvenih nauka*, ISSN 0350-5472, 2014, knj. 22, str. 229-249.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Diplomatske veze Svete Stolice sa Sovjetskim Savezom u vrijeme pontifikata koncilskih papa. *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, ISSN 1849-1154, 2014, vol. 64, no. 3, str. 425-441. <http://hrcak.srce.hr>.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Faktori uticaja Svete Stolice na demokratske promjene u zemljama realsocijalizma osamdesetih godina XX stoljeća. *Glasnik Odjeljenja društvenih nauka*, ISSN 0350-5472, 2012, knj. 21, str. 217-242.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Početak hladnog rata u Evropi i prekid diplomatskih odnosa Svete stolice i istočnoevropskih država. *Arhivski zapisi*, ISSN 0353-7404, 2011, god. 18, br. 2, str. 141-162.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Sveta stolica i civilizacijsko posredovanje Zapada i Istoka. *Sociološka luča*, ISSN 1800-6167, 2011, god. 5, br. 1, str. 34-53.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Papsko diplomatsko predstavljanje u stranim državama od Lateranskog sporazuma do pontifikata Benedikta XVI. *Arhivski zapisi*, ISSN 0353-7404, godina XVI, broj 2, Cetinje, 2010, str. 95-111.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Istorijski razvoj papskog diplomatskog predstavljanja u stranim državama do Lateranskog sporazuma 1929. godine. *Istorijski zapisi*, ISSN 0021-2652, 2008, god. 81, br. 1/4, str. 109-127.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Pojam Svete stolice i principi njenog djelovanja u međunarodnim odnosima. *Sociološka luča*, ISSN 1800-6167, godina II, broj 1, 2008, str. 32-48.

Objavljena naučna izlaganja na konferencijama

VUKIĆEVIĆ, Boris. Дипломатически, династически и културни вѣзки на Черна гора в края на XIX и началото на XX век/ The Diplomatic, Dynastic and Cultural Relations of Fin-de-siècle Montenegro. U: *19th Century Romanticism. The Life and Art of Dimitar Dobrovich (1816-1905)*, compiled by Angela Daneva, Conference Proceedings, 16 to 17 November, 2016. New Bulgarian University, Sofia, str. 42-66. ISBN 9789545-359767

VUKIĆEVIĆ, Boris, SAVIĆ, Marko. Balkans in the geopolitical strategies of great powers : the case of post-independence Montenegro. *Megjunaroden dijalog: Istok-Zapad*. 2015, god. 2, br. 2, str. 97-100. ISSN 1857-9302 http://mcsp.mk/publications/izdanija/ZBORNIK_6_PRAVO_i_web.pdf

VUKIĆEVIĆ, Boris. Vjerske slobode i sekularizam u Crnoj Gori. U: *Kultura ljudskih prava : radovi sa naučnog skupa*, Podgorica, 6, decembar 2012, (Naučni skupovi, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 123, knj. 45). Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014, str. 97-116. (ISBN 978-86-7215-336-1)

Poglavlja u monografskim publikacijama

VUKIĆEVIĆ, Boris. Izborna kampanja u Crnoj Gori. U: GOATI, Vladimir, et al. *Izborni i partijski sistem u Crnoj Gori : perspektiva razvoja unutarpartijske demokratije*. Podgorica: Centar za monitoring i straživanje - CeMI, 2015, str. 135-150. (ISBN 978-86-85547-37-9)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Electoral campaign in Montenegro. U: GOATI, Vladimir, et al. *Electoral and Party System in Montenegro: A Perspective of Internal Party Development* Podgorica: CeMI, 2015, str. 137-152 (ISBN 978-86-85547-38-6)

VUKIĆEVIĆ, Boris, VUJOVIĆ, Zlatko. Constitutional and legal-political framework of the parliament in Montenegro, 1989-2012. U: ORLOVIĆ, Slaviša (editor). *Comparative Analysis of Democratic Performances of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro*. Belgrade: University, Faculty of Political Sciences, Centre for Democracy; Sarajevo: Sarajevo Open Centre; Podgorica: Faculty of Political Science, University, 2013, str. 59-80. (ISBN 978-86-84031-61-9)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Legislative function of the Parliament of Montenegro. U: ORLOVIĆ, Slaviša (editor). *Comparative Analysis of Democratic Performances of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro*. Belgrade: University, Faculty of Political Sciences, Centre for Democracy; Sarajevo: Sarajevo Open Centre; Podgorica: Faculty of Political Science, University, 2013, str. 121-138. (ISBN 978-86-84031-61-9)

VUKIĆEVIĆ, Boris, VUJOVIĆ, Zlatko. Ustavni i političkopравни okvir parlamenta u Crnoj Gori : 1989-2012. U: ORLOVIĆ, Slaviša (ur.). *Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore*. Beograd: Fakultet političkih nauka; Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar; Podgorica: Fakultet političkih nauka, 2012, str. 55-76. (ISBN 978-9958-536-03-8)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Zakonodavna funkcija Skupštine Crne Gore. U: ORLOVIĆ, Slaviša (ur.). *Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore*. Beograd: Fakultet političkih nauka; Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar; Podgorica: Fakultet političkih nauka, 2012, str. 117-131. (ISBN 978-9958-536-03-8)

Naučna monografija

VUKIĆEVIĆ, Boris. *Organizacija diplomatije Svete stolice*, (Biblioteka Prva studija). Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije: Čigoja štampa; Podgorica: Fakultet političkih nauka, 2011. 129 str. ISBN 978-86-7558-838-2



Univerzitet Crne Gore
adresa / address_ Cetinjska br. 2
81000 Podgorica, Crna Gora
telefon / phone _00382 20 414 255
fax_ 00382 20 414 230
mail_rektorat@ac.me
web_www.ucg.ac.me
University of Montenegro

Broj / Ref 03 - 804

Datum / Date 05. 03. 2018

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Datum: <u>05. 03. 2018</u>			
Serijski broj	Broj	Prilog	Vrijednost
<u>01</u>	<u>633</u>		

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“ br. 44/14, 47/15,40/16,42/17,71/17) i člana 32 stav 1 tačka 9 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore na sjednici održanoj 05.03.2018.godine, donio je

ODLUKU O IZBORU U ZVANJE

Dr BORIS VUKIĆEVIĆ bira se u akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za oblast **Međunarodni odnosi i diplomatija** na Fakultetu političkih nauka, na period od pet godina.



**SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE
PREDSJEDNIK**

Prof.dr Danilo Nikolić, rektor

**Dr Đorđe Borozan – akademik CANU
BIOGRAFIJA**

Đorđije Borožan rođen 1947. na Bokovu – Cetinje. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio na Cetinju, Filozofski fakultet u Beogradu – Grupa za opštu i nacionalnu istoriju, diplomirao 1972. godine. Magistrirao na temi «Crna Gora i Dubrovnik u vrijeme Šćepana Malog», a doktorat istorijskih nauka na Filozofskom fakultetu u Beogradu stekao odbranom rada «Velika Albanija – porijeklo – ideje – praksa». U Beogradu radio u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove (Diplomatski arhiv), Institutu za novinarstvo naučni saradnik i odgovorni urednik časopisa «Novinarstvo»; u «Komunistu», redakcija za inostranstvo, urednik časopisa «Questions actuelles du socialisme»; u Institutu za savremenu istoriju viši naučni saradnik i glavni i odgovorni urednik časopisa «Istorija 20. veka». Od 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću profesor na Katedri za istoriju južnoslovenskih naroda od XVI vijeka do 1918; od 2002. godine direktor Istorijaskog instituta Crne Gore, naučni savjetnik, glavni i odgovorni urednik časopisa «Istorijски zapisi» i izdanja Instituta; Predsjednik Naučnog vijeća Instituta; Rukovodilac projekata: Istorija Crne Gore od 1878. do savremenosti; Crna Gora i Albanci u XIX i XX vijeku; Albanski faktor jugoslovenske krize. Član Senata Univerziteta Crne Gore; Predsjednik Komisije za istoriju Savjeta Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore; Urednik izdanja Univerziteta Crne Gore za društvene nauke; Predsjednik Savjeta Centra za istoriju jugoistočne Evrope – Beograd i Cold war studies centre LSE – London; Član savjeta i redakcije za priređivanje građe knjiga: Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1945–1956. i Crna Gora u diplomatskim spisima ruskog Ministarstva inostranih djela. Kao profesor na postdiplomskim studijama na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na predmetu Istočno pitanje i Pravnom fakultetu u Podgorici na predmetu Diplomacija Crne Gore bio angažovan kao mentor ili član komisija za više magistarskih i doktorskih teza. Od 2007. redovni je profesor na katedri za Istoriju Univerziteta Donja Gorica. Predaje Istoriju diplomatije, Istoriju diplomatije Crne Gore, Političku istoriju Crne Gore kao i Metodologiju društvenih nauka i Akademsko pismo.

Od 2011. redovni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Sekretar je odjeljenja humanističkih nauka u CANU. Od 2007. godine predsjednik je Odbora za istoriju CANU.

Od septembra 2011. godine obavlja funkciju Dekana Humanističkih studija.

Predmeti njegovog naučnog interesovanja su: politička i diplomatska istorija Crne Gore; istorija Evrope u XIX i XX vijeku; jugoslovensko-albanski i crnogorsko-albanski odnosi od kraja XV do devedesetih godina XX vijeka; istorija i historiografija; edukativna funkcija istorije u nastavno-obrazovnim programima; pitanja istorijskog, etničkog i duhovnog identiteta i problemi savremene istorije. Na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu podnosio je saopštenja koja su publikovana u časopisima, zbornicima i knjigama. Objavio je preko 200 članaka, studija, rasprava, osvrti i priloga u preko 30 posebnih izdanja u Crnoj Gori, Jugoslaviji i inostranstvu. Najvažnije objavljene knjige: Velika Albanija – porijeklo – ideje – praksa (1995); 125 godina Druge beogradske gimnazije (1995); Jugoslovenska država i Albanci, tom I (koautorstvo) (1998); Jugoslovenska država i Albanci, tom II (koautorstvo) (1999); Kosovo i Metohija u velikoalbanskim planovima 1878–2000 (2001); Kosovo i Metohija – život živih (koautorstvo) (2005); Udžbenik za treći razred gimnazije (koautorstvo) (2003. i 2008); Istorijски atlas (koautorstvo) (2009); Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1945–1956 (koautorstvo) (2010).

1. Borožan, dr Đorđe, *Separatistički pokret Albanaca u Jugoslaviji i uticaj propagande iz Albanije od 1940. do aprilskog rata 1941*, Tokovi istorije, br. 1– 4/1999, str. 191–206.
2. Borožan Đorđe, *Podgorica i njena okolina u ugovorima o razgraničenju Crne Gore i Turske 1878–1912*, Sto dvadeset godina od oslobođenja Podgorice, zbornik radova sa naučnog skupa, 2000, str. 85–92.
3. Borožan Đorđe, *Velikoalbansko pitanje 1878–1998*, Glasnik odjeljenja društvenih nauka, CANU, knjiga 14, Podgorica, 2002, str. 7–64.
4. Borožan Đorđe, *Šekular i Šekularci od pomena do 1941. godine*, Glasnik odjeljenja društvenih nauka, 19, Podgorica, 2008. str. 289–294.

5. Borozan Đorđe, Dr. Mile Bakić: *Arhivistika*, Istorijski zapisi, god. 81, br.1–4, 2008, str. 385–386.
6. Borozan Đorđe, *Crnogorsko arhivsko zakonodavstvo dr Mila Bakića*, prikaz knjige, Pravni zbornik, br. 1, 2009, str. 377–379.
7. Borozan Đorđe, *Razvoj državne uprave u Crnoj Gori : 1879–1920*, Arhivski zapisi, god. 16, br. 2, 2009, str. 7–22.
8. Borozan Đorđe, *Crnogorsko primorje u vrijeme mletačko-osmanskih ratova tokom XVI, XVII i početkom XVIII vijeka*, Hrvatski crnogorski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja: zbornik radova, 2009, str. 305–313.
9. Borozan Đorđe, *Njegoševa diplomatija*, Petar Drugi Petrović Njegoš: dvjesta godina od rođenja: (1813–2013): radovi sa naučnog skupa Podgorica, 31. oktobar –1. novembar 2013, str. 173–189.
10. Borozan Đorđe, *Istorijsko i epsko u Mojkovačkoj bici*, Glasnik Odjeljenja umjetnosti, CANU, br. 18, 2000, str. 117–125.
11. Borozan Đorđe, *Uvodna riječ: i da li su prošlost i savremenost teška pitanja?*, Istorijska nauka, programi i nastava istorije: radovi sa okruglog stola, Podgorica, 8. decembar 2010, 2012, str. 917.
12. Borozan Đorđe, *Sjeverna Albanija u političkim planovima kralja Nikole*, Zbornik radova „Kralj Nikola – ličnost, djelo i vrijeme”, Naučni skupovi, knj. 49, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 21, CANU, 1988, str. 299–324.
13. Borozan Đorđe, *Crnogorsko-italijanski diplomatski odnosi*, Glasnik odjeljenjadruštvenih nauka, knj. 21, 2012, str. 93–106.
14. Borozan Đorđe, *Sjevernoalbanska plemena u planovima i politici dinastije Petrović Njegoš*, Dinastija Petrović Njegoš: radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 29. oktobar – 1. novembar 2001, knj. 2, 2002, str. 69–87.
15. Borozan Đorđe, *Šekular i Šekularci od pomena do 1941. godine*, Glasnik odjeljenja društvenih nauka, knj. 19, 2008, str. 289–294.
16. Borozan Đorđe, *Razgovor s prošlošću*, Glasnik odjeljenja društvenih nauka, knj. 17, 2006, str. 331–336.
17. Borozan Đorđe, *Crna Gora i I srpski ustanak 1804*, Glasnik odjeljenja društvenih nauka, knj. 16, 2004, str. 205–216.
18. Borozan Đorđe, *Sudar tri moćne ideologije*, Glasnik odjeljenja društvenih nauka, knj. 12, 1998, str. 205–208.
19. Borozan Đorđe, *Ogledi iz istorije Crne Gore*, Glasnik odjeljenja društvenih nauka, knj. 14, 2002, str. 257–261.
20. Borozan Đorđe, *Kosovo i Metohija u konceptima teritorijalne i etničke Albanije*, Jugoslovenski istorijski časopis, god. 30, br. 1, 1997, str. 169–178.
21. Borozan Đorđe, *Balšići u crnogorskoj i albanskoj historiografiji*, Balšići: Zbornik radova sa skupa Balšići, Ivanova Korita, 21–22. septembar 2011, str. 243–258.
22. Borozan Đorđe, *Onovremen, savremen i sjevremen : Njegoševa diplomatija*, Agora: časopis za kulturu i društvena pitanja, br. 112, 2. decembar 2013, str. 6.
23. Borozan Đorđe, *Politika i memorija na Balkanu*, Godišnjak Matice crnogorske, 2008/2013, str. 495–498.
24. Borozan Đorđe, *Studija o dramatičnim poratnim godinama: Dragutin Papović: "Protivnici vlasti u Crnoj Gori (1945-1948)"*, Godišnjak Matice crnogorske, 2008/2013, str. 172–175.
25. Borozan Đorđe, *Nastanak Evropske unije i evropskog identiteta*, Zbornik škole euroatlantizma, I sesija, 2010, str. 85–99.
26. Borozan Đorđe, *Evropska unija – od osnivanja do savremenosti*, Zbornik škole euroatlantizma, I sesija, 2010, str. 29–44.
27. Borozan Đorđe, *Njegoševo "diplomatičesko djejanije"*, Arhivski zapisi: časopis za arhivsku teoriju i praksu, god. 18, br. 2, 2011, str. 7–26.

28. Borozan Đorđe, Sekula Drljević u Narodnoj skupštini Kraljevine SHS, Dr Sekula Drljević: ličnost, djelo, vrijeme: zbornik radova, tr. 187–212.
29. Borozan Đorđe, *Stefan (Stefanica) Crnojević*, Crnojevići: zbornik 1: radovi sa skupa Crnojevići – značaj za crnogorsku državu i kulturu, Ivanova Korita, 9–10. septembar 2010, str. 137–152.
30. Borozan Đorđe, *Kontraverze crnogorske historiografije*: (Radovan Radonjić, "Guvernadursko-mitropolitska kontroverza u crnogorskoj historiografiji"), Glasnik, br. 18/19, 2010/2011, str. 171–176.
31. Borozan Đorđe, *Pogled na istoriju crnogorsko-ruskih veza i odnosa*, Arhivski zapisi, god. 18, br. 1, 2011, str. 7–30.
32. Borozan Đorđe, *Crna Gora od iskona: Stefan Crnojević gospodar Zete*, Pobjeda, 67, br. 16305–16308, 5. maj 2011–8. maj 2012, str. 30.
33. Borozan Đorđe, *Šćepan Mali i Dubrovnik: reagovanja na pojavu Šćepana Malog u Mainama*, Zbornik radova, tr. 87–104.
34. Borozan Đorđe, *Dr Čedomir Bogićević: "Istorija crnogorskog sudstva" i "Vrhovni sud Crne Gore"*, Podgorica, 2009, Arhivski zapisi, god. 16, br. 2, 2009, str. 153–158.
35. Borozan Đorđe, *Razvoj državne uprave u Crnoj Gori: 1879–1920*, Arhivski zapisi, god. 16, br. 2, 2009, str. 7–22.
36. Borozan Đorđe, *Bogišić kao istoričar*, Istorijski zapisi, god. 81, br. 1–4, 2008, str. 421–427,
37. Borozan Đorđe, Dr Zvezdan Folić, *Država i vjerske zajednice u Crnoj Gori 1945–1965*, Istorijski institut Crne Gore i CNB "Đurđe Crnojević", Podgorica 2007, Istorijski zapisi, god. 81, br. 1–4, 2008, str. 377–379.
38. Borozan Đorđe, *Crna Gora na starim razglednicama*, Montenegro on old postcards, CANU, Podgorica 2008, Istorijski zapisi, god. 81, br. 1–4, 2008, str. 387–388.
39. Borozan Đorđe, *Osamdeset godina "Istorijskih zapisa"*, Istorijski zapisi, god. 80, br. 1–4, 2007, str. 37–41.
40. Borozan Đorđe, *Britanska politika u vrijeme aneksione krize*: (Dr Saša Knežević: Velika Britanija i aneksiona kriza, studija, Istorijski institut Crne Gore, 2005), Glasnik, god. 11, br. 14–15, 2007, str. 189–193.
41. Borozan Đorđe, *Predrag Ilić, "Srpska pravoslavna crkva i tajna Dahaua"*, Beograd, 2006, Istorijski zapisi, god. 79, br. 1–4, 2006, str. 437–438.
42. Borozan Đorđe, *Radmila Radić, "Život u vremenima: Gavriilo Dožić 1881–1950"*, Beograd, 2006, Istorijski zapisi, god. 79, br. 1–4, 2006, str. 431–435.
43. Borozan Đorđe, *Saša Knežević, "Velika Britanija i aneksiona kriza"*, Istorijski institut Crne Gore, Podgorica, 2005, Istorijski zapisi, god. 79, br. 1–4, str. 423–425.
44. Borozan Đorđe, *Dr Živko Andrijašević i prof. dr Šerbo Rastoder "Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003. godine"*, Centar za iseljenike Crne Gore, Istorijski zapisi, god. 79, br. 1–4, 2006, str. 405–406.
45. Borozan Đorđe, *Mijat Šuković, Izabrana djela I–IV, CID – Pobjeda*, Podgorica, 2006, Istorijski zapisi, god. 79, br. 1–4, 2006, str. 377–385.
46. Borozan Đorđe, *Istoriografija pred izazovima savremenosti*, Vaspitanje i obrazovanje, br. 2, 2007, str. 9–21.
47. Borozan Đorđe, *Bokovo – selo u staroj Crnoj Gori: istorijsko-etnografski prikaz*, Selo u Crnoj Gori: radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 18–20. decembar 2002, str. 403–411.
48. Borozan Đorđe, *Jugoslavija i Albanija: smisao ratnog iskustva 1941–1945*, Drugi svjetski rat – 50 godina kasnije: radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 20–22. septembar 1995, str. 555–560.
49. Borozan Đorđe, *Crna Gora i Albanci u istočnoj krizi*, Međunarodno priznanje Crne Gore: zbornik radova sa naučnog skupa, Nikšić, 11–12. maj 1998. god, str. 195–205.
50. Borozan Đorđe, *Podgorica i njena okolina u ugovorima o razgraničenju Crne Gore i Turske 1978–1912*, Sto dvadeset godina od oslobođenja Podgorice: zbornik radova sa naučnog skupa, 2000, str. 85–92.

51. Borozan Đorđe, *Državnopravni život Srbije 1918–1991 u najnovijim historiografskim djelima*: (povodom knjige Ljubodraga Dimića: *Istorija srpske državnosti*, knjiga III, Srbija u Jugoslaviji, Novi Sad, 2001), *Istorijski zapisi*, god. 74, br. 3–4, 2001, str. 295–298.
52. Borozan Đorđe, Monumenta Montenegrina, *Istorijski zapisi*, god. 75, br. 1–2, 2002, str. 189–192.
53. Borozan Đorđe, *Crna Gora u ratu protiv Osmanske imperije od 8. do 18. oktobra 1912. godine*, *Istorijski zapisi*, god. 75, br. 1–2, 2002, str. 133–146.

01-583
10. 07. 2003.

UNIVERZITET CRNE GORE
14. 07. 2003
02 149

Na osnovu člana 97. Zakona o Univerzitetu ("Sl.list RCG", br. 27/92 i 6/94) i člana 94. Statuta Univerziteta Crne Gore, Naučno-nastavno vijeće Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 09.07.2003.godine, donijelo je

ODLUKU O IZBORU U ZVANJE

Dr **DJORDJE BOROZAN** bira se u zvanje naučni savjetnik Univerziteta Crne Gore u Istorijском institutu u Podgorici.

REKTOR,
Prof. dr Predrag Obradović
Prof.dr Predrag Obradović

Prof. dr SRĐAN DARMANOVIĆ

Prof. dr Srđan Darmanović je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Doktorirao je 2002. godine na istom Univerzitetu. Bio je jedan od osnivača i prvi dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Član je Venecijanske komisije Savjeta Evrope i jedan od osnivača nevladine organizacije CEDEM. Od 2010. do 2016. godine bio je ambasador Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama, a od 2017. godine je ministar vanjskih poslova u Vladi Crne Gore.

Bio je gostujući predavač na Džordžtaun univerzitetu, Institutu za američku spoljnu politiku i Džon Hopkins univerzitetu u Vašingtonu, te univerzitetima u Hamburgu, Rimu (La Sapienza), Beogradu i Zagrebu.

Autor je niza publikacija, od kojih bi se mogle izdvojiti:

Knjige i djelovi knjiga

Darmanović, Srđan, *Malformed Democracy: The Drama of Yugoslav Post-communism* (Belgrade, Serbia 1993)

Darmanović, Srđan, *Real-socialism: Anatomy of Colaps* (Podgorica, Montenegro 1996).

Darmanović, Srđan i Stojiljković, Zoran, Izborni sistemi i unutarstranački odnosi u Crnoj Gori i Srbiji, u: Stojiljković, Zoran i Spasojević, Dušan (ur.), *Birači, partije i izbori - kako demokratizovati partije u Crnoj Gori i Srbiji?*, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu / Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Beograd, Podgorica, 2016, pp. 133-150,

Darmanović, Srđan, Political System in Montenegro, in: Goati, Vladimir and Darmanović, Srdjan (ed.), *Electoral and Party System in Montenegro: A Perspective of Internal Party Democracy Development*, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Podgorica, Montenegro, 2016, pp. 11-46.

Darmanović, Srđan, "Regime Change in Transitional Society: The Case of Ukraine", in: Erik André ANDERSEN and Eva Maria LARSEN (ed.), *Europe and the Americas: Transatlantic Approaches to Human Rights*, Leiden-Boston, 2015, pp.214-250;

Darmanović, Srđan, "A Long Transition in Montenegro - From Semi-competitive Elections to Electoral Democracy", in: Veselin PAVIČEVIĆ, Darmanović, Srđan, Olivera KOMAR, Zlatko VUJOVIĆ (ed.), *Electoral Legislation and Elections in Montenegro 1990-2006*, Podgorica, Montenegro 2007, pp. 83-100;

Darmanović, Srđan, "Montenegro - New Independent Country in the Balkans", in: *Referendum in Montenegro 2006*, CEMI, Podgorica, Montenegro 2006, pp. 9-20;

Darmanović, Srđan & Rade BOJOVIĆ, "The Montenegrin Non-governmental Sector - Past, Present and Prospects for the Future", in: Dragica VUJADINOVIĆ, Lino VELJAK, Vladimir GOATI, Veselin PAVIČEVIĆ (ed.), *Between Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia – Civil Society and Political Culture*, Vol. II, CEDET, Belgrade, 2005, pp. 343-359;

Darmanović, Srđan, "Peculiarities of Transition in Serbia and Montenegro", in: Dragica VUJADINOVIĆ, Lino VELJAK, Vladimir GOATI, Veselin PAVIČEVIĆ (ed.), *Authoritarianism and Democracy: Serbia, Montenegro, Croatia – Institutional Framework*, Vol. I, CEDET, Belgrade, 2003, pp. 143-166;

Članci

Darmanović, Srđan, The Never Boring Balkans: The Elections of 2016, *Journal of Democracy*, Volume 28, Number 1, January 2017, pp. 116-128, National Endowment for Democracy (NED), John Hopkins University Press, Washington, DC, USA,

Janusz BUGAJSKI & Srđan Darmanović, "NATO Moves Forward with Montenegro", *The American Interest*, Washington, DC, December 2015;

Srđan Darmanović, "Electoral Disputes - Procedural Aspects", *Science and Technique of Democracy*, No. 48, Council of Europe, Venice Commission, Strasbourg, April 2010;

Srđan Darmanović, "Montenegro: A Miracle in the Balkans?", *Journal of Democracy*, Washington, DC, April 2007, Vol. 18, No. 2, pp. 152-159;

Srđan Darmanović, "Montenegro: The Dilemmas of a Small Republic?", *Journal of Democracy*, Washington, DC, January 2003, Vol. 14, No. 1, pp. 145-153;

Srđan Darmanović, "Serbia and Montenegro and Their New Union", *Mediterranean Yearbook 2003*, European Institute for Mediterranean & Fundacio CIDOB, Barcelona 2004, pp. 131-133;

Srđan Darmanović, "Stability and Continuity in Montenegro - Montenegro After a Rather Uninteresting Round of Presidential Elections", *Südost Europa Mitteilungen*, Munich, Germany, March 2003, 43. Jahrgang, pp. 22-32;

Srđan Darmanović, "Montenegro Survives The War", *East European Constitutional Review*, No. 66, Budapest-New York 1999, pp. 66-68;



Univerzitet Crne Gore
adresa / address_ Cetinjska br. 2
81000 Podgorica, Crna Gora
telefon / phone _00382 20 414 255
fax_ 00382 20 414 230
mail_rektorat@ac.me
web_www.ucg.ac.me
University of Montenegro

Broj / Ref 03 - 809

Datum / Date 05. 03. 2018

Crna Gora UNIVERZITET CRNE GORE FAKULTET POLITIČKIH NAUKA			
Prijeto: <u>08. 03. 2018.</u>			
Org. jed	Broj	Prilog	Vrijednost
<u>01</u>	<u>631</u>		

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“ br. 44/14, 47/15,40/16,42/17,71/17) i člana 32 stav 1 tačka 9 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore na sjednici održanoj 05.03.2018.godine, donio je

ODLUKU O IZBORU U ZVANJE

Dr SRĐAN DARMANOVIĆ bira se u akademsko zvanje **redovni profesor Univerziteta Crne Gore za oblast Politički sistemi na Fakultetu političkih nauka**, na neodređeno vrijeme.



**SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE
PREDSJEDNIK**

Prof.dr Danilo Nikolić, rektor



UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
POLITIČKE NAUKE
Broj dosijea: 2/2017

Na osnovu člana 165 Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RCG" br. 60/03) i službene evidencije, a po zahtjevu Savić Milan Marko, izdaje se

POTVRDA O STUDIRANJU

Student **Savić Milan Marko**, rođen **23-04-1990** godine u mjestu **Nikšić**, opština **Nikšić**, Republika **Crna Gora**, upisan je studijske **2017/2018** godine, u **I** godinu studija, kao student koji se **samofinansira** na **akademske doktorske studije**, studijski program **POLITIČKE NAUKE**, koji realizuje **FAKULTET POLITIČKIH NAUKA - Podgorica** Univerziteta Crne Gore u trajanju od **3 (tri)** godine sa obimom **180** ECTS kredita.

Studijske **2017/2018** godine prijavio je *da sluša* **6** predmeta sa **60.00** (šezdeset) ECTS kredita.

Po prvi put iz **I (prve)** godine, prijavio je *da sluša* **6** predmeta sa **60.00** (šezdeset) ECTS kredita, što iznosi **100.00%** od ukupnog broja ECTS kredita u **I** godinu.

Saglasno Statutu Univerziteta Crne Gore, **Savić Milan Marko** je po prvi put prijavio *da sluša* **više od 2/3**, odnosno **66,67%** (**šezdesetšest 67/100** %), od ukupnog broja ECTS kredita sa **I** godine i studijske **2017/2018** ima status **redovnog studenta** koji se **samofinansira**.

Uvjerenje se izdaje na osnovu službene evidencije, a u svrhu ostvarivanja prava na: (dječji dodatak, porodičnu penziju, invalidski dodatak, zdravstvenu legitimaciju, povlašćenu vožnju za gradski saobraćaj, studentski dom, studentski kredit, stipendiju, regulisanje vojne obaveze i slično).

Broj:
Podgorica, 13.03.2019 godine



SEKRETAR, 



UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
POLITIČKE NAUKE
Broj dosijea: 2/2017

Na osnovu člana 165 stava 1 Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RCG", broj 60/03.), člana 115 stava 2 Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list CG", broj 44/14.) i službene evidencije, a po zahtjevu studenta Savić Milan Marko, izdaje se

UVJERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA

Student **Savić Milan Marko**, rođen **23-04-1990** godine u mjestu **Nikšić**, opština **Nikšić**, Republika **Crna Gora**, upisan je studijske **2017/2018** godine, u **I** godinu studija, kao student koji se **samofinansira** na **doktorske akademske studije**, studijski program **POLITIČKE NAUKE**, koji realizuje **FAKULTET POLITIČKIH NAUKA - Podgorica Univerziteta Crne Gore** u trajanju od **3 (tri)** godine sa obimom **180** ECTS kredita.

Student je položio ispite iz sljedećih predmeta:

Redni broj	Semestar	Naziv predmeta	Ocjena	Uspjeh	Broj ECTS kredita
1.	1	METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA	"A"	(odličan)	8.00
2.	1	GLOBALNI ODNOSI NA POČETKU XXI VJEKA	"A"	(odličan)	6.00
3.	1	MIKRO-ISTORIJSKA ANALIZA U KOMP. ISTRAŽIVANJIMA	"A"	(odličan)	8.00
4.	1	POLITIČKA SOCIOLOGIJA	"A"	(odličan)	8.00
5.	2	RJEŠAVANJE MED. SUKOBA U POSTHLADNORATOVSKOJ ERI	"A"	(odličan)	10.00

Zaključno sa rednim brojem **5**.

Ostvareni uspjeh u toku dosadašnjih studija je:

- srednja ocjena položenih ispita **"A" (10.00)**
- ukupan broj osvojenih ECTS kredita **40.00** ili **66.67%**
- indeks uspjeha **6.67**.

Uvjerjenje se izdaje na osnovu službene evidencije, a u svrhu ostvarivanja prava na: (dječji dodatak, porodičnu penziju, invalidski dodatak, zdravstvenu legitimaciju, povlašćenu vožnju za gradski saobraćaj, studentski dom, studentski kredit, stipendiju, regulisanje vojne obaveze i slično).

Broj:
Podgorica, 13.03.2019 godine



SEKRETAR,